



*The Office Of The Principal and Vice - Chancellor*

**PHUROFESA VHO MANDLA MAKHANYA, THOHO YA  
TSHIKOLO NA MU FARISAT SHANTSELA**

**YUNIVESITHI YA AFURIKA TSHIPEMBE**

**SESHENI YA U THOMA YA U TANGANEDZA: SEMINA NA**

**U RWELATARI BUGU**

*U ya kha Tshanduko Yunivesithi ya Afurika Tshipembe na*

*Yunivesithi dza Tshipembe ha Afurika: U fhata Yunivesithi ya*

*Afurika: Kale, Zwino na Tshifhingani tshid aho*

Holo ya Vhutendelamulayo,  
Khamphasini ya Muckleneuk Unisa

7 Khubvumedzi

2018

- Mutshimbidza mushumo, Dokotela Vho Somadoda Fikeni, Mulangi: Thandela dzo khetheaho na mueletshedzi wa Thoho ya Tshikolo na Mufarisatshantsela
- Phurofesa Vho R Viljoen, Mudzulatshidulo wa Muhasho wa Divhazwakale na Murangaphanda wa Thandela
- Phurofesa Vho A Manson, munwali wa khandiso
- Miraqo ya Khorondangi ya Unisa na Ndangulo nyengedzedzwa
- Vhashelamulenzhe vhashu nga matsheloni ano:
  - Phurofesa Vho Z Motsa, Mulangi: Mutikedzelo kha Yuniti ya Ndangulo ya Tshanduko
  - Phurofesa Vho Msila, Mulangi kha Yuniti ya Ndangulo ya Tshanduko
- Muphuresidennde wa NSRC:  
Vho Z Sodladla
- Muphuresidennde wa khonivekhesheni Muphuresidennde: Vho S Mhlungu
- Mudzulatshidulo wa NEHAWU:  
Vho L Hontoti
- Mudzulatshidulo wa APSA:

Vho JJ Jonker

- Mudzulatshidulo wa Foramu ya Vhafumakadzi vha Unisa: Dokotela Vho S Kumalo
- Muphuresidennde wa Foramu ya Vharema: Phurofesa Vho H Mogashoa
- Vhashumi vha Unisa na matshudeni
- na khwairi yashu ya Unisa

Ndi khou vha ḥanganedza vhothe kha heli ḫuvha ja tshimedzi.

Zwiga zwa mvusuludzo zwi hothe hothe, Musi ri tshi khou lindela midzhakaranda ya u naka uri i thathabe i vhe maluvha hu si kale kha honouno nwedzi na nga Tshimedzi, Ndi khou humbula u kovhana manwe mafhungo ane a takadza na u sedzulusa zwithu zwi si zwingana.

Miri ya midzhakaranda i na ḫivhazwakale ine ya takadza Afurika Tshipembe. Vhubvo hayo ndi Amerika Tshipembe, ḫivhazwakale

yayo Afurika Tshipembe i nga wanala u bva murahu nga vho 1880, musi i tshi ḥundwa u bva Argentina na nga murahu u bva Brazil. Phand̄ha ha u tumbulwa ha musuku ngei Witwatersrand nga 1886, ho vha hu na vhorabulasi vho vhalaho vhe vha vha vha kha vhupo honoho vho ḥaho na mbeu u bva Cape vha ḥavha miouku, walunati na – miri yashu ya midzhakaranda. Nga yeneyo nd̄ila, ramabindu wa miri Vho William Nelson, vhe bindu ḥavho ḥa vha ḥi tshi ḥivhea sa Nelsonia Nurseries, vha mbo ḥavha miri *khilomitha dzine dza swika 106* zwiṭirat̄ani kha nyingad̄orobo ntswa yo thoñwaho ya Kensington (ngei Johannesburg). Mushumo wo dzhia miñwedzi ya rathi u u ḥaphudza, ine ya vha tsumbo na u swikelela huhulu. Zwo dovha zwa tendisea uri nga vho 1880 miri mivhili ya midzhakaranda yo thoma u ḥavhiwa ngadeni ya *Myrtle Lodge*, hune ḥamusi tsha vha Tshikolo tsha Sunnyside ngei Arcadia. Hu dovha ha vha na tshiga tsho itwaho u humbula tshifhinga itshi.

Zwino ndi khou humbula uri ro vha ro kholonaiziwa nga midzhakaranda! – arali izwo zwe vha zwe lingana, ngei Groenkloof, hu na miri ya midzhakaranda *mitshena* ine ya lingana 100, yo ḥundiwaho nga vhadzulapo vha Pretoria. A hu na ḥoqe ya u amba zwinzhi zwe the zwe pfala.

Ri nga humbulela uri midzhakaranda yo vha hone miñwaha ya 138, arali ri tshi khou humbula uri ndi tshifhinga tshilapfu, ri khou tea u humbula uri Unisa yo vha hone *miñwaha ya 145*. Ri khou pembelela zwenezwo zwazwino! Ee, Unisa yo rangela midzhakaranda ya Gauteng ine ya ḥivheswa nga maand̄a. Sa musi midzhakaranda ina ḥivhazwakale ine ya takadza – sa musi yo sia khando dza tshothe dza miri Gauteng na kha mbonalo ya Afurika Tshipembe, nga zwenezwo na Unisa yo ita vho zwenezwo – fhedzi yashu ndi *khando ya pfunzo* ndi ḥo amba uri ina masiandaitwa mahulwane ane a amba kha mveledziso ya shango ḥashu

.

Uri ndeme ya masiandaitwa aya a hani, na uri nganetsholo ya Unisa na ḥivhazwakale zwe phaḍalala hani miñwaha heyi ya 145 yo

fhiraho ndi therō ine ya nga fhedza ḋuvha ḥothe – u fhirisa u thomani. Ho vha na khandiso tshifhingani tsho fhelaho dze dza rekhoda ḋivhazwakle yashu, fhedzi nyimele ine ya vha hone i khwaṭhisēza u thivhelwa ha ḥalutshedzo yo fheleaho. Unisa yo vha na uri i kha ḋi fhirisa zwenezwi. ḋivhazwakale yashu ya miñwaha u bva tsha khandiso ya u fhedzisela nga Vho Boucher (1973) a yo ngo wana vhulamukanyi ho i teaho. U bva kha tshiimiswa tshine tsha bva kha muvhuso wa khethano nga muvhala u bva 1948 u swika mathomoni a 1990, Unisa yo khwinisa na u shanduka u ya kha yunivesithi ine ya sumbedza na u ḥuṭuwedza vhuvha na zwiṭaluli zwa tshitshavha tsha demokhirasi. Tshiimo tsha demokhirasi tsha zwino Unisa tsho shanduka nga maandā zwi tshi ya kha tshiṭirathedzhi, na u tea hayo kha lushaka, dzhango na shango ḥothe na khando, vhurangaphandā hayo na ndangulo na vhashumi vhayo na tshivhalo tsha matshudeni. Ndi

nganetshelo ine ya tea u anetshelwa na uri tshifhinga tsha u anetshela ndi tshino.

D ivhazwakale ya Unisa i na ndima nnzhi, ndi a d ivha uri nga i nwe datumu tshifhingani tshi d aho, musi yunivesithi i tshi khou bvela phand a na u shanduka, hu d ovha na i nwe bugu ine ya d o rwelwa tari ine ya d o dodombedza i nwe ndima, nga maand a ine ya d o anetshela mushumo wa vharangaphand a vha matshudeni na madzangano a vhashumi kha mvelaphand a yashu. Zwazwino, naho zwo ralo, kha ri pembelele magumo a heyi thandela ya ndeme ya tshiimisa na u rwelwa tari ha heyi bugu i songo d oweleaho.

Vhashumisani, ndo takala nga maand a u vha tshipid a tsha u relwawa tari ha heyi bugu na therisano ine ya d o farwa n amusi. Ndi khou tama u fululedza mu n we na mu n we we a dzhenelela kha u bveledziswa hayo, u bva kha

vhalanguli vha thandela, u ya kha muñwali, na vhavhalululi na vhaand adzi.

Sesheni heyi ya nga matsheloni i vhumba tshipið a tsha u thoma tsha mbekanyamushumo yashu kha “u fhaṭa yunivesithi ya u guda u kule”. Nga vhuya ñamusi, ri ðo ya kha sesheni ya vhuvhili yo sedzaho kha “*Tshanduko kha yunivesithi dza Afrika: zwino na tshifhingani tshið aho.*” Ndi khou vha ṭuṭuwedza uri vha dzule kha khuvhangano heyi yoṭhe.

Ndi khou vha ramba vhoṭhe uri vha dzule vha ðigeðe kha vhuṭambo uhu ha ðivhazwakale na therisano ro zwi lavhelelaho.

Ndi a livhuwa.